

Афанасий Эляков

Мурда хра
Дебшил чечетим
ахыр ажинчилар токор
алас тут зохсанин тул
обтурт - санын Голежжинчил
анчынад Зекебийт!

984
953-5

ХОЮОННОР

Бытык-Күөл с.

984-5
2-53



(27.XI.1958 – 27.I.1996)

ТАТТИНСКАЯ
МЦБС

Бу хохоннор ыарахан ыарыыттан сир үрдүгөр, орто дойдуга бэриллэр киһи үйэтин ситэ олорбокко, олох кэрэтийн үчүгэйин ситэ билбеккэ соңумардык, үгүспүтүн хомотон, айматан күн сириттэн барбыт Афоня Эляков сырдык мөссүөнэ уонна ол-охxo анаабыт туойбут, кэриэс хаалларбыт тылла ра буолаллар.

Сэрэйдэххэ бу хохоннору элбэх киһи ааџа, исти илигэ буолуоџа. Арай уустук операцияа бэлэмнэнэн Москөвской уобаласка, госпитальга сыйтан суруйбут, аан дойдуттан, дьонуттан-сэргэтийттэн тэйэр тиһэх тылларын чугас дьонноро кэлин Афоняны тиһэх суолугар атааран, ийэ буоругар кистээн бааран «Таатта» ханыакка бэчээттэппиттэрин олус да харааста аахпытым.

Афоня — бары таптаан ааттырыбытынан Оппуос, ханык да литературний кружокка, эбэтэр түмсүүгэ сылдъан тылы эрэ наардаан, рифмалаан, чочуйан үрдүк ирдэбиллээх ааџааччи дуунатын, санаатын тутаары, сынабыл ылаары суруйбатаа. Бу тыллар, хохоннор олохxo мэлдьи оптимист, үгүс кэрэ ыра санаалаах, эрэллээх, куруук эйэбэс, оюлуу үөрүннээн Оппуоспут нарын, уйаџас дуунатыттан айыллыбыт, тахсыбыт билигин өйдөбүннүүк кэриэс тыллара буолаллар.

Манна сүүрбэтийн санга ааһан эрэр киһи оюлуу тапталла, ыллыыр-туойар эдэр саас кэмнэрэ үгүстүк хохуйуллубуттар. Олор быыстарыгар төрөөбүт ийэ үэ анаммыт хохоннору сэргэ улаапыт-үөскээбит дойдуга ахтылдан тыллара киһиэхэ эрэ барытыгар дэбигис айылбаттан бэриллибэт кэрэ санаа иэйитин туоһудара буолаллар.

Маны сэргэ «Баалкаа», «Сарсыардааны дыбарга», «Икки оюннор», «Олох анала», «Ыраах Москва анныгар хохоннору Оппуос бу бишиги тул

буолар олоххо, күнгээтэ көрсөр түгэннэргэ, ону аахан политика да тийэ ис-сүрэбжиттэн биэрэр сынабылларын түмүгэ эбиттэр. Ол курдук Чечня саттаах сэриитин курдук өтерүнэн дъинг-чахчы ис кырдыга биллибээт иэдээнгэ киши, гражданин бынытынан сыйыана арылышчи көстөр.

Бу хохоннорго дааны, уонна олоюн тиһэх күннэригэр сурийдут тиһэх хохонноруттан биирдэстэригэр «хара форма кэтэттилэр» этиллэрин курдук атын киши, дьон, норуот кыналжатын, иэдээний олус да чугастык саныыр, өйдүүр эбит этэ, биһиги Оппуоспут.

Этэн ахаарбытым курдук Афоня киэнг эйгэни «саататар» эрэ туһуттан сурийбата да чахчы. Ким кинини киши бынытынан истингник саныыр билэр, өйдүүр өйдүөөж бу хохоннор дъинг-чахчы киши дуунатын, иэйнитин кэрэхэтэ буолалларын.

П. З. МАКСИМОВ,



АТЫН АНАЛ

Атынга анаабыт тапталгын
Билбэккэ сымдыбыт эбиппин
Бэйэбин бэйэм албынаан
Эрэммит эбиппин мин урут

Билэрим эн ыраас сүрэххин,
Хапхара харабын көрүүтүй
Билэрим оюолуу эйэбэс
Килбик нарын мичээргин

Ол бэйэнг билигин эн
Атын киhi анала буолбуккун
Дьоллоохтук долгуйя мичээрэн
Атыннын сиэттиhэн хаамсаын.

Бэс ыйа, 1980 с.
Хабаровской к.



Барбыт төннүбэт
Киирбит тахсыбат
Дииллэрэ оруннаах
Тапталы иккистээн
Эргитиэн суоja уйэбэр

x x x

Хаалыаца сүрэххэр Эйиэхэ
Дыингнээх тапталын сылаана
Кырдышыбат дуунашар истинник
Сипсийиэ атын киhi анала

Бэс ыйа, 1980 с.
Хабаровской к.

Киңи биирдэ төрүүр
Сибækки биирдэ үүнэр
Сир үрдүгөр тусх бары
Биир төгүллээх буолуохтаах.

Кыталык сүтәрбит доборун
Үйэ тухары аһыйар
Тоёо киңи биирдэ эрэ
Таптырыа сатамматый?

Таптал диэн сүрэх ыарыыта
Баар буолуохтаах киңиэхэ
Унун үйэтин устата
Биирдэ бэриллэр аналлаах

Бэс ыйа, 1980 с.
Хабаровской к.

ТУЛААЙАХ ТУРУЙА

Сөбөтох туруйа халаатаан
Ааспыта үөһэнэн
Доборун сүтәрэн, айманан
Ыллаабыта аһыйан

Ол туруйа ырыята
Санатта миэхэ әлбээji
Санныыар куурс тойуга
Долгутта баастаах сүрээji

Батыжа көрөн хаалбытыйм
Тулаайах туруйа кэнниттэн
Бэйэбэр тэнгиллээн киниэхэ
Дъолу баџара санаатым.

Бэс ыйа, 1980 с.
Хабаровской к.



Эдэр сылдан мин урут
Таптаабытыйн биир кыны
Тахсар этэ оччою
Сааскы күнүм киниттэн

Кыайан эппэккэ хаалбытыйн
Мин ыраас килбик тапталбын
Билбитим кэнники хойутаан
Атын киши анала буолбутун

Онтон ылата билигин
Устан ааста элбэх ый
Сылдьабын соёотох бу бүгүн
Кэрэх тийттийн тулаайах.

Бэс ыйя, 1980 с.
Хабаровской к.


ЭЙИХЭ ЭРЭ

Тахсыбат миигиттэн куруук
Эн хара харабын көрүүтэ,
Өйдүүбүн, ахтабын куруук
Килбик, ыраас мичээргин

Төхөтүн да ихин билигин
Атын киши анала буолларгын
Саныбын куруутун эйиигин
Өйбүттэн түспэеккин өрүүтүн

Долгуйя ахтабын бу бүгүн
Эйигиннийн сылдыбыт кэммитин
Дъольлоохтук сиэттихэн хаамсыбыт
Хатынгаах чараммыт саџатын

Бэс ыйя, 1980 с.
Хабаровской к.



ДЬОЛ БЫТАРХАЙА (КУСОЧЕК СЧАСТЬЯ)

Учүгэй да этэ оччою
Күн күлүмнүү тыгара
Кэрэ да буолара
Саңахха тахсыбыт сардаана

Дъоллоох этим онно
Эн аттыбар буолангын
Үөрөр этэ сүрэбим
Наңыл, намчы күлүүттэн

Ол бэйэтэ билигин
Төттөрү эргийдэ барыта
Тоё бу курдук дылда
Атаңастаабыта буолуой, миигин.

Бэс ыйя, 1980 с.
Хабаровской к.

Ыраас турбут халлаангна
Этиг дэлби баарыны
Сahan сыппыт адьырба...
Туртаска саба түһэринии
Иниттим мин бүгүн
Ыарахантан ыараханы
Тангарбыт талталым туунан
Истээт тута сүрэбим
Тохтуу түхэн ылбыта
Тулабар сир-халлаан
Тангары ытыллан барбыта
Билигин мин бүгүн
Эдэр сааһым талтала
Устар олоҕум анала
Эргэ тахсан эрэрин.

Бэс ыйя, 1980 с.
Хабаровской к.

БААЛКАБА

Бүгүн мин сырыйттым
Куорат вещевой рыногар
Выначчы этилләринән
Баалкаба!
Ыңырыа уйатын курдук
Оргуйар долгуйар баалка
Кәлии-барыы
Ылсыы-бэрсии
Элбээбит сира баалка
Манна үс бүк үрдүүр сыана
Алта төгүл аччыыр субас
Үчүгэй үләһит орто хамнаха
Баар биир ыстаанга
Стипендия анара
Бүтәр биир пакетка
Мотоцикл сыаната
Сыаналанаар бачыныгка,
Банаам элбәх харчыга
Атыланараар хара ачыкы
Америка, Япония ононуга
Өйдөнөр үрдүктүк
«Штат», «Фирма» диэн тыллар
«Символ» курдук иһилләлләр
Хардьыгынас хаһын ангардаах
Арҗаа дойду ырыатын
Суруллубут лентата
Былдъянынан ылыллар
Олус улахан сыанаба
Бу үлүгэр маннык
Түөрәх-саарбах дыяланан
Кимнәэх ордук
Үлүүйәлләрий диэтәргит
Этиэм этэ сонньуяа
«Эдэр ыччат,
Сүннүнән -- студент!»

Алтыны 1980 с.
Хабаровской к.

Ыраах, илин
Амур өрүс үрдүгәр
Олорбуттара сахалар
Иллээх көрдөөх кәргәниңән
Бу улахан кәргәнгә
Бааллара араас
Көрдөөх нардаах
Дыибэлээх-баабалаах
Күүлэйдиир кыдыштаах
Инээччи да муннаах
Эдэр элбәх ыччат
Төрөөбүт дойдуларыттан тэйэн
Үөрэх үрдүк үөһүн тутан
Араас идәни ылаары
Дыонгно туналаах буолаары
Ыра-санаа аргыстаах
Үөрүү-көтүү үктэллээх
Мустубуттара бу ытык
Хабаровской куоракка
Бүгүн мин эниэхэ
Билининиәриэм кыратык
Сахам Сирин ыччатын
Студенческой олоңуттан
Баылайабы бастакынан
Кэпсибин кистээн
Бааскабыт барыбыт үөрүүбүт
Күммүтүн танаарар кишибит
Күләрэ-үөрөрэ кәрэтин
Ырыата-тойуга элбәгин
Ол да буоллар
Бурий эрэ Моттойою буоларыны,
Сыыр намынаңын буларды
Бааскабыт үрдүгәр түхәбит
Кырдыга да сымыйа,
Таппыта да сыына
Буолан иһиллэр биһиэхэ
Аан аһыллар, ардыгар түннүк
Киирәр бастаан суумка
Ингәр толору баангка

Ол аата Шангайбыт
Докумуонун кыбынан
Үлэтигэр тиэтэйбит
Биңиги биир табаарыспыт
Арыый аба киңибит
Туора Бытык Кийсэбит
Тиэтэйэн-саарайан харбыаласпыт
Сыына-халты үктээбит
Көреөт тута таайдыбыт
Пиибэ бүтээри гыммытын
Кынтар, кичэйэр
Мастын өрө тустар
Ууспут Даакыбылап
Кыспыт маңын олуға
Солкуобай буолан эриллэр
Олојун улахан аргынын
ОННООЮР умнубут пиibэтин
Үөрөх, уруок умнууллан
Хаалбыта букатын ырааппыт
Күнүүн куруук утуйар
Түүнүн мэлдүү суруйар
Кумаабы беңе алданар
Кэмбиэр да элбэх баранаар
Эдэр уолбут Русламмыт
Эрдэхит будильник киңибит
Биир сиргэ тэнийэн
Букатын олорбот буолбут
Ханнык ыарыы хаарыйдааҗай,
Хаарыан уолу буулаатааҗай?
Бастаан манна кэлэргэ
Дьонги кэпсиир буоларбыт
Олорорбут бииргэ
Туора саха
Уонна биир Сунтаар киңитэ
Ол аата сордуубут
Тайах курдук улахан
Бәнис киңибитин
Мелентийбитин

ТӨННҮБЭТ ТАПТАЛ

Олох диэн ыаarahан
Да буолар эбиккин
Киниэхэ олодор биирдэ
Бэриллэр өбит тапталын

Ол биирдэ бэриллэр
Дынгнээх күустээх тапталын
Аттыгынан устан аастаына
Баар өбит ыаarahана

Олооун ыллыгын ортолугар
Туран хаалыаң соютох
Төннүбэт тапталгын куруутун
Долгуйя өйдүөбүн үйэбэр

Бэс ыйа, 1980 с.
Хабаровской к.

ТАБААРЫСПАР (БҮӨККЭБЭ) АНЫЫБЫН

Сибэкки хаттаан тыллыа,
Хатынг унуктан хаамсыа
Күөрэгэй чыычаахпыт ыллыа
Күөх хонуу үрдүнэн дайаары
Арай эн суюххун доюоруом
Күлүөн суюба биһигинний...

Урут сылдыбыт хатыммыт
Соютооун хонгкуйуо
Бииргэ хаамсыбыт ыллыкпыт
Эйигин суюхтаан сүбуллуо
Бардын дии эн бүгүн
Биһигиттэн букатын...


Умнуом суюба өрүүтүн
Бииргэ үөрбүт кэммитин
Ахтыам куруук доюоруом
Эн мичээрбит мөссүөнгүн
Хаалыаң өрүү биһиэхэ
Үйэлэргэ бииргэ

5. 10. 80 Хабаровской к.

КҮНДҮ ВЫПУСКНИКТАРЫТЫГАР
НАДЯБА, АЛЕШАБА УОННА
КЕШАБА, ВОЛОДЯБА

Биэс сыл устата
Сыралаах үөрөхтиин хатынан
Баран эрэвт бинигиттэн
Олох аанын аһангыт
Дойдуга туналаах дьон буолунг-
Элбэги үлэлээнг, үгүүхү айынг
Төрөөбүт Сахабыт Сиригэр
Түппут дьиёйт элбээтин,
Хайаны, тайланы быынынан
Уурбут суолгут тыргылыннын
Ханан, ханна да буодларгыт
Өйдүүр буолун куруук
Көрдөөх нардаах студенческай
Олоххутун,
Онно хаалбыт дојотторгутун

1980 с., Хабаровской к.



Сарсыардааны дыыбарга
Постка турбут уолаттарга
Күнүнгү силбикэ
Утыйалларын умнууттарга
Аныбын бу хоноону,
Ыллызыбын бу ырыаны
Төрөөбүт дьиэлэриттэн
Таптыыр кыистарыттан
Икки сылга арахсан
Бараллар уолаттар
Ийэ дойду иннигэр
Ытык иэстэрин төлүү
Оюо саас дьоллоох күлүүтэ,
Ийэ эйёжэс мичээрэ
Куруутун бу дойдуга
Суух буолбатын туһугар
Уон абыстаах уолаттар
Саа-саадах туталлар.

Алтынны 1980 с.
Хабаровской к.

ТАНКОДРОМНГА

Түөрт киңиллээх экипаж
Танк иннингэр кәккәллэстэ
Командир хамаандатын кэтэнэн
Бойобуй кәргэн инийдэ
Командир чуор куолана
Дыыбардаах халлаангна дуорайды
Түөрт эр бәрдә көрүөх түгэн
Бойобуй олоңун булунна
Модун ыстаал массынына
Собуоттанан дыигиийдэ
Күөх буруонан уһууран
Иннин диэки дъулуруйда
Ежтары, боруонгалары быыстарынан
Уңа-ханас халыйда
Синнигэс муоста устунан
Ыппыт охтуу субулунна
Механик-водитель кытаат!
Эрэллээхтик тут рычаккын
Бу аарыма массынына
Эн илиинг инигэр
Инники эмискэ хараарда
Танканы утары ров
Оnton да ингибэккэ
Кыайылаабынан күөрэйдэ
Оnton бу тиийэн кэллэ
Тангары түүүгэ змейка
Водитель танкатын сымсатык
Эрийэ-буруйа кетүттэ
Кэмниэ-кэнэбэс көһүннэ
Трасса бүтәнник көнөтө
Буору-хаары ытыйан
Лиһигирии сүүрдэ танкабыт

Сэтинны, 1980 с.
Хабаровской к.



САРДААНА СИБЭККИ БЭЛЭХТИЭМ

Үрүг түүн аһыллан ааһыыта,
Үрэххэ туман көтүүтэ
Күөрөгэй чыычаахпыт үнүктан
Кэрэтик дьиэрэй ыллыыта,
Унун сухуох, хара-харах
Тапталлаах доёорбөр, эйиэхэ
Сардаана сибэкки бэлэхтиэм
Бэлэхтиэм Сахам сирин киэргэлин
Саамай бастыг сибэккитин
Сарсыарда күн уотуттан кыыспыт
Тэтэркэй сибэкки дьөрбөтүн
Ол сибэкки эйиэхэ
Күүстээх тапталы этиэхтин
Күндү киин өрүүтүн
Бииргэ баарын санаттын

От ыйа, 1980 с.



Ыраах Таатта үрдүгэр,
Хатынг чараг быыныгар
Тапталлаах киигин күүтэн
Олоруонг дуо, мунчааран

Керсүөнг дуо, эн мииггин
Ахтан долгуйяа мичийэн
Тахсыанг дуо, көрсүнгэ
Сайынгы чуумпу киэнэбэ

От ыйа, 1980 с.
Хабаровской к.

ХАБАРОВСКИЙ



Эйиигин саныбын
Сарсыарда туралын
Киэнэ утүйаары
Ороммор сытаары

Ахтабын эйиигин
Үөрэнэ бараары
Үүн суолбун кылгатан
Өйбөр онорон көрөбүн

Өйдүүбүн эйиигин
Ханна да буолларбын,
Мичээрбит мессүенүн
Таксыбат өрүүтүн

Ардыгар түхээммин
Эйигинний сылдьабын
Сибэкки дөрбөтүн бэлэхтээн
Эн миигин үөрдэбин

От ыйа, 1980 с.

ТААТТА КЫНЫГАР

Сабахха тахсар сардаана сарыалын
Тумулга үүнэр ньургуүн толбонун
Эйиэхэ көрөбүн
Мин Тааттам кыныгагар

Кыталык лынгынас ырыатын,
Куба көтөр мянганын
Эн уларсыбыт курдуккун
Мин Тааттам кысычаана

Төрөөбүт Тааттам үрэбин долгунун,
Чурапчы чаранын хатынгын
Көрөбүн эн кэрэ быныгагар
Мин Тааттам кыныгагар

От ыйа, 1980 с.

ИЙЭБЭР

Ыраата сылдьаммын
Долгуйа ахтабын куруук
Кырыктыйан эрэр баттахтаах
Эйэжэс саньыяар мичээрдээх
Күн курдук күндү
Төрөппүт киhiбин, ийэбин

Оо, төhөлөөх эрэйи
Кеөртүн буолуой мин иннибэр
Оо, төhөлөөх харах уутун
Тохтун буолуой мин туспар

Ыалдьар, ыксыыр күннэрбэр
Утуйаргын, аныыргын умнан
Хас күн, хас түүн
Ахартынг буолуой мин аттыбар

Сана суумка сүктэрэн
Сэттэ сааспын түоларбар
Эн миигин сиэтэнгнин
Тиэрдэн биэртинг оскуолабар

Ийэ дойдубар төлүү
Ыраата, саллааттыы баарбар
Хаалтынг дии далбаатыы
Үүн суолга албаан

Сыллар ааhаллар устан
Эбиллэр эн сүүскэр сурааын
Ол эрээри кырдыбат харабын
Овзоргунуун үөрэллэр бииргэ

Олунньу, 1981 с.



Ол да буоллар аны
Ханан да түмсүбээппит бииргэ
Ханан да сүүрбэ икки кини
Учуутал кэпсээнин истибээппит
Оо, аны ханан да
Биир коллектив буолбаппыт

Билигин эрэ өйдөётүм
Элбэх сыллар кэнниттэн
Бу ааспыт бириэмэбит
Иккин төттөрү эргийбэтийн
Үлту барбыт хурустаал
Сатаан хат холбоспотун

Уонна мин ыарадык
Дириңник үөхэ тыынным
Оюу сааспын сайынан
Айманан, хараастан ыллым

Муус устар, 1981 с.
Туора-Күөл — Хабаровск-35.

АХТЫЛБАН

Эмиэ бардым ыраата
Айан суолун тутаммын
Дойдубуттан арахсан
Олок долгүнүн батына

Эмиэ аалыа миигин
Сыппах бынахтыы ахтылбан
Курдаттыы тардыя ыраахтан
Төрөөбүт дойдум таптала

Миигин урут мунгнуура
Дойдум, дьонум ахтылбана
Аны билигин эбилиннэ
Үүс ахтылбан ыарыыта

Олуннью, 1981 с.
Туора-Күөл — Дьокуускай.

ОДНОКЛАССНИКТАРБАР

А-н, Б-тан саңалаан
Ааңар, суруйар буолбут
Тиһәх экзамен туттарсан
Долгуйя үөрән мичийбит
Ханнаңытый доңотторум,
Бииргэ үөрәммит оңолорум

Ханнаңытый уон сыл бииргэ
Эн-мин дәсиһән үөрәммит
Айдаарсан-илләһән сылдыбыт
Көрдөөх оң-саһым аргыстара
Олојум мангайыг доңотторо,
Биир кылаһым оңолоро

Кыннаттаммыт чыышаах оңотунуу
Үрү-тараа көттүбүт
Олох суолун батыһан
Сүүрбә аңы бардыбыт
Үлэ-үөрөх үөһүгәр
Төлө көтөн киирдибит

Хайыы-сах ыал буолан
Ийэ-аңа дәттә сорохпүт
Хоһуун үләһит тахсан
Үөртә дьону биирбитет
Үөрөх дабаанын дабайан
Дьуккүөрдүк дьулуста атыммыт

ТАТИНСКАЯ
МЦБС

ТУОРА-КҮӨЛГЭ

Ыраатан тэлэхийэр кэммэр
Араас дөвттордуун сылдъян
Өрүүтүн ахтабын
Хайаан да кэпсиибин
Халдьаайы батына турар
Бур-бур буруолаан бургучуйар
Кыракый дэриэбинэбин
Төрөөбүт дойдубун
Сааын харалдьыт тахсытын
Мангайы ньургуүн үүнүүтүн
Үөнээтэн халдьыгыраан
Сүүрүүк уута сүүрэрийн
Сайынгы намыын киэхээжээ
Дъяхтар сайдыыр сангатын
Мээчик тингиргэс тыаын
Эдэр ыччат күлсүүтүн
Кыынгы түптэлэс тымныыга
Дэриэбинэ үрдүнэн субуллар
Остуолбалты буруону
От соспут трактор
Дыигинитэн ааңарын
Оюо-аймах ыһыллан
Оскуолаттан тахсарын



Бурдук быстарар
От оттоон үллүктүүр
Эти-үүту элбэтэр
Совхоз үлэхит норуотун
Үчүгэйгэ, үөрэххэ үнүйар
Үрдүктэн үрдүккэ сирдиир
Учуутал, ийтээччи дьонун
Ол да иин куруук
Ыраах да чугас буолларбын
Хайаан да кэлэбин
Ийэм курдук ахтан
Дойдум дьонун көрөөрү
Ыраас салгынын ыймахтаары
Дууһабын сыннъатаары

Кулун тутар, 1981 с.
Хабаровск—35.

❖ ❖ ❖

Бардым бүгүн эмиэ
Эйигиттэн арахсан
Арахсыы курус ырыата
Дуунабар саньыардык ыллаата

Арахсар уяңас тылларбар
Эйэңэс эппиети эппэти
Ыраах суолга атааран
Сайына далбаатыы хаалбатын

Бардым ыар сүгэһэр онгостон
Эйигинний арахсар кэммитин
Харах харахпытын утары көрсүбәтәх
Эн биңиги өйдөспөтөх киәһәбитин

Баңар өйдүөбүн хойуутун
Биир сүрәх эйиәхә ыллаартын
Эйигин эрэ танара онгостон
Күн аайы ол сүрәх үнгүүтүн

Олуннью, 1981 с.
Туора-Күөл — Дьюкуускай — Хабаровскай.

ХАРЫСТААНГ ТАПТАЛЫ

Эн миигин хомотон
Сөвотох хаалларан
Үөһәэттэн көрүмэ
Тэйиччи туттума

Эн холус тылгыттан
Мин дуунам оргуйую
Тыйыстымны көрүүттэн
Таптал уота умуллуу

Ыраах баар дојоргун
Хомото барымый
Итии истинг иэйиигин
Эн суруккар суройууй

25.Ш.81 с.
Хабаровскай к.

КЫЫС ТАПТАЛА

Санга тахсар сибэлкини
Хардарыта барыма
Санга үүммүт күнү
Саппаңырда сатаама
Уйа туттар чыычаабы
Үргүтүмэ, куттаама
Санга тыллар сибэлки
Нап-нарын, уп-уйан
Кыра да хәңынтан
Хагдарыйа хатыаңа
Санга үүнэр күммүт
Кыыс оబолуу килбик
Намынх хайа, кыра былыт
Кулугурдуо, хаххалыа
Уйа туттар чыычаах
Чап-чараас сүрэхтээх
Мутук тостор тыаңыттан
Үргэн ыраах көтүөбэ
Итиннэ барытын
Тэнгниэхпин баңардым
Сир үрдүгэр баартан
Килбиктэн килбиги
Нарынтан нарыны
Үргүүктэн үргүүгу
Кыыс обо тапталын

Кулун тутар, 1981 с.
Хабаровской к.



Б. САЛЫК
и А. БАЙЖАНОВ

ИККИ ОБОНЬЮР

Икки обонньор
Уопсай тула төңкөннүүр
Тугу эрэ көрдүүрдүү өнгөннүүр
Чуганаан иһән
Өйдөөн көөртүм
Иккиэн икки аңы
Сыаллаах, соруктаах
Иккиэн икки аңы
Санаалаах дьон эбит

Биирдэрэ қынанан
Ыраастыыр, хомуйар
Уопсай тула ыныллар
Бөбү-саңы барытын
Онтон иккинэ
Көрдүүр тиритэ
Буорсыыс буолбут
Кирдээх бытсылканы

Биирдэрэ охсуһар
Чәбдик ыраас иниң
Дьон сәргэ дуюйян
Сыннанарын тухугар
Онтон иккинэ
«Абырах» иниң бултаһар
Байанайга түбэстэйинэ
Үөрэн арсайар

Икки обонньор олою
Икки аңы хартыына
Икки киши соруга
Икки аңы тардыһар
Биирдэрэ «бэттэх»
Иккинэ «антак»

Кулун тутар, 1981 с.
Хабаровской к.

© 1981, МИА «Монголия»
ж. «Далласадал»


ОЛОХ АНАЛА

Өрүскэ уу сүүрөр
Ханна эрэ түһээри
Үөхэ күммүт күлэр
Киэхэ саңахха киирээри
Онтон киhi олорор дуо
Хаһан эрэ өлөөрү?

Ханна эрэ түһүөр диэри
Уу паар буолан көтүөбэ
Куура хаппыт сири
Ньүөлүтэн ааһыава
Киэхэ саңахха киириэр диэри
Күммүт элбэги туналыа
Күн сиригэр күндүттэн күндүнү
Күнүү дьонгно ааалыа

Онтон киhi олоðун устата
Толорор анала улахан
Киhi аймахха махтатан
Эйәни сиргэ ааалыа

Муус устар, 1981 с.
Хабаровской к.



Сыллар ааһаллар устан
Үөрүү-хомолто умнууллар
Көрсүөхпүт суюа баҕар
Эн биһиги долгуйан
Баҕар олох долгуна биһигини
Икки аңы быраҕыа
Тус-туспа дьолбутун булан
Эдэр сааспыт тапталса сойуо

Ол да буоллар хаһан да
Умуунума дуу, биирдэ да,
Бииргэ хаамсыбыт кэммитин
Ахтыспыт уһун күннэрбитин

Оо, дыылда, эн оннукка тиэрдимэ
Үтүө күннэри түүнүнэн солбайума
Эдэр сааһым салаатын доборун
Былдаан барыма миигиттэн.

Бэс ыйа, 1982 с.
Хабаровской к.

◎ ◎ ◎

Дойдубут, сирбит симэнэн
Күөх солко тангаын кэтийтэ
Алааһым чаанаа суугунаан
Киэмсийэ күөүүнэн күлүүтэ
Кус көтөр ыраахтан
Үөрдүнэн көтөн кэлийтэ
Эн миэхэ кэлбитин
Сааскы күннүү мичийэн
Кэбээ кыыл кэпсээнэ тулабар
Өссө киэркэйэн иһиллибитэ
Күөрэгэй чыычаабым ырыата
Дырылыы туойбута сүрэхпэр
Сибэкки, мутукча сыта
Мичилийэн киирбитэ дуунабар
Ол онтон ылата
Истинг иэйии музата
Сипсийбитэ дуунабар
Таптал уоттаах кутаата
Оргуйбута сүрэхпэр

Ыам ыйя, 1981 с.
Хабаровской к.

СОБОТОХ ХАТЫНГ

Төрөөбүт алааспар қэлэммин
Долгуйа көрдүм мин
Сиккиэр тыалынан туойар
Тураг соютох хатыны
Тохтоотум ол хатынг анныгар
Өйдөөн көөртүм онно
Тулаайах хатынг анныгар
Кэргиллибит төңүргэс оннуң
Доборун сүтээрэн хараастан
Санныйбыт хатынг үйэбэ
Суюх буолбут дозорун аһийан
Ытаабыт ыраас таммах уутунаан

Балаған ыйя, 1995 с.
Туора-Күөл — Дьокуускай.
медцентри.

ФАНТАЗИЯ НА ТЕМУ ЛЮБВИ

Эн миигин таптырыгын биллэрбин
Эйэбэс мичээргин көрдөрбүн
Харанга халлаангын тахсаммын
Түнэриэм этэ эйиэхэ
Уоттаах Хотугу Сулүү
Киирбэт күннээх күнүү

Аялымам этэ тулаажар
Эн миигин таптырыгын биллэрбин
Таптал тылларын эттэргин
Аан дойдууну кэрийэн
Булуом этэ хайаан да
Киши аймак булбатаажын
Күндүттэн күндү тааһы
Үүнуом этэ сэгэрбэр

Эн миигин таптырын биллэрбин
Мин баџа санаабын таайтаргын
Кэрэттэн кэрэ дъүүннээх
Нарынтан нарын ырыалаах
Остуорүйа дойдутун чыычааџын
Саамай, саамай чаңыл ырыатын
Ыллатыам этэ аттыгар

Эн миигин таптырыгын биллэрбин
Сүрэжим доҗоро диэтэргин
Моийдоох баһым хонгкуйан
Сүһүөхтээх бэйэм сүгүрүйэн
Кишиэхэ саамай күндүтүн
Иккинин кыайан өргийбэтин
Аныам этэ олохпун

12.05.81 с.

КӨҮҮТҮҮ


Халлааны хайа суурыйн
Аахар самолет үөһэнэн
Тус хоту диэкиттэн
Мин Сахам Сириттэн

Хаян үөһэнэн күөрөгэйим
Көтөн қэлэжин үөрдэн
Туохханыйбыт санаабын ахааран
Тулабар туоязын туйааран

Сэгэрим кэлэрин күүтэммин
Устар күнүм ухаата
Долгуйар сүрэхпин уоскутан
Иэйэ гитара ыллаата

Тиэтэй дуу, доюруом
Иэтэ барыма дуунабын
Хаамсыахпыт эмиэ сиэттиһэн
Сайынгы наңыл киэхэбэ

Ыам ыйа, 1981 с.
Хабаровской к.



Уу-чуумпуга сүтэн
Илиим-атабым
Чороччу кэлгиллэн
Сытабын эдэр киhi
Түхата суюх аатыран
Сөбөбүн миэхэ анаммыт олох
Кылгафын эмиэ да кэрэтин



Тобо оройунан түспүт
Эдэр эмэн сааспар
Үс куттаах ураангхай
Кырыныгар түбэстим?

31.12.95 с.

Москва уобалана, госпиталь.

(бэргээн реанимацияттан тахсан бааран суурыйбут)




Ыраах Москва ацныгар
Ыраас палата инигэр
Хапхара харахтаах
Хамсаабат гына қэлгиллэн
Саха саллаата сытар
Үөхөөни одуулаабыт
Өхүөннээх харахтар
Өйдөөн қэллилэр
Өтөрдөөнү түгэни
Өйдөммөт сэриини...

Айылжаттан бэриллибит
Хааныгар хаалбыт
Булчут ытар идэтин
Федерал сэрийтэ
Кыргызыга туhamмыт
Удьуор саха хаана
Сыыха туттубатах
Ыттаын аайтын
Хара баттах охтубут
Хамаандыр хайжалын
Харса suoх хомуйбут
Холобурга сылдъар
Хорсун буойун аатырбыт
Булчут хаана оонньообут
Уотугар хаарыгар киирбит
Илбинирэн барбыт
Верхояң хайатыгар
Бултуур курдук санаммыт
Арай биирдэ
Улахан тыас кэнниттэн
Ханна барбытын билбэkkэ,
Туох буолбутун өйдөөбеккэ
Уу чуумпуга сүппүт...
Ол онтон ылата
Илийтэ-атаа
Чороччу эриллэн
Сытар саха саллаата
Түхата suoх сананан
Уолчаан харацар
Элэннээн ааналлар

Тулаайах хаалбыт
Чечня оболоро
Ытаспыт ийэлэр,
Қырыһата суюх хаалбыт
Ытык кырдъаңастар
Бу баарды кестөллөр
Урусхал буолбут
Куораттар, селолар
Хара буорунан бүрүллүбүт
Суугунас күөх садтар
Хараңар көһүннэ
Буруолаан бургучуйар
Саха бөһүөләгэ
Түптэ буруотугар ааспыт
Төрөөбүт сайылыга
Бэйэ эрэ өйдөөтө?
Тоþо?
Хорсун герой аатыран
Кини кими кыдыйда?
Бэйэтин курдук
Кыра-хара омугу
Көнгүлүн көмүскүүр
Хорсун норуоту
Оо, тоþо кини
Эйэлээх норуот хаанын халытта?
Ханнык үөһээ политик
Дыаһалтатын толордо
Оо, тоþо кини
Оройунан көрбүт
Обочоос сааһыгар
Үс куттаах ураангхай
Кырыһыгар турдай?
Хайдах билигин
Алана дьиэтин
Атыллаан кириэй?
Хайдах утары ийэтин
Хоргуппут хаараын көрүөй?

Ахсыныы, 1995 сыл

Москва уобалаын Купавна бөһүөләгэ,
Бүтүн союзтааðы байыяннай
муоратааðы госпиталь.
(ситэриллибэтэх айымныыта)



Госпитальга биир палатаңа
сыптыт Интигам Ба-
баевка аныбын

Хара форма кэтэтилэр
Берет бэргэнэ биэрдилэр
Муора бөрөтө буоллун дэтилэр
Уон абыстаах уолчаанга
Чечня уоттаах сэриитин
Инники уот маџалайыгар
Аан дойдуга арбаммыт
Морской пехота киирсийхтээх
Сааны сааныгар туппатах
Бэбэхэнгни үөрэнээччи
Үчүгэйдик өйдөөбөккө
Аттаница сэриигэ
Сэрии аата сэрии
Манна ыйытар суюх
Саа туппут бүттэ
Бирикээс инний дээки

Ахсыныы, 1995 сыл
Москва ўобалаһа, госпиталь.



Билбэппин үрүн күн анныгар
Олох уонна өлүү тоёо мөккүһэр?
Сәрэйэбин сотору кәминэн
Содур ыарыы илдъэ барыан...

Билэбин кэннибиттэн ким
Үтүөнү баңара хаалылан...
Өйдүү сатыбын ээ ким...
Өһүөннээхтик көрүен

Билэбин мин тиһэх күммэр
Ким кэлэн сонньюйән туроой
Мин тонгмут сүүспэр ким
Сылаас уохун даңайылан

Эрэнэбин ээ, эрэллээх
Дьонум, дојотторум
Тиһэх суолбар ейөбүл
Тирэх-көмө буолуохтарын

31.12.95 с.

Москва уобалаһа, госпиталь.

(Ороһуоспа түүн госпитальтан Москваға трансплантация институттар операцияға донор кэллэ диэн илдъэ бараллар).



БИБЛІО

Таттинская улусная типография. ул. Мордниова 18

